

CRNA GORA

Opština Budva

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Broj: 03-sl.

Budva, 01.03.2013. godine

**PREDMET: Izvještaj sa sastanka Predsjednika Opštine Budva i
NVO Udruženje penzionera Budve, 01.03.2013. godine**

Predsjednik Opštine Budva, Lazar Rađenović, sa saradnicima Tanjom Kažanegra, sekretar sekretarijata za lokalnu samoupravu i Ivanom Liješević, samostalni savjetnik III za investicije, je posjetio predstavnike NVO Udruženje penzionera Budve u ustupljenim prostorijama od strane Opštine Budva u TQ plaza centru, 01.03.2013. godine.

Predsjednik ovog Udruženja Jovan Stanišić, sa saradnicima je predstavio Predsjedniku Opštine prostorije koje penzioneri koriste i mogućnosti koje iste pružaju korisnicima i izrazio zahvalnost Opštini na realizaciji ovog projekta.

Upoznao ga je sa problemima koje ovo Udruženje ima, a tiču se neriješenih stambenih pitanja penzionera, visokih finansijskih izdvajanja iz penzije za kupovinu lijekova kojih nema u apotekama u vlasništvu države, i dr. Predložio je da za potrebe pomoći penzionerima u stanju socijalne potrebe Opština opredijeli sredstva koja će biti posebno iskazana u Budžetu Opštine; da Opština razmotri mogućnost učestvovanja u humanitarnom fondu Udruženja za potrebe rješavanja finansijskih problema bolesnih od karcinoma, i ostalih teških bolijesti, nepokretnima isl.; da Predsjednik Opštine prethodno konsultuje Udruženje prilikom prijema i odobravanja pomoći članovima ovog Udruženja; da Opština učestvuje u sazivanju naredne skupštine Udruženja; da pomogne dodatno opremanje prostorija u cilju animiranja većeg broja penzionera da koriste prostorije Udruženja.

Takodje, predsjednik Udruženja Stanišić je predsjednika Opštine Rađenovića upoznao sa načinom na koji je Udruženje izdalo u zakup prostor koji ima u vlasništvu, kao i kako je riješilo održavanje prostorija koje koristi.

Predsjednik Opštine Budva Lazar Rađenović je iskazao zadovoljstvo što je Udruženje uspjelo da na adekvatan način uposli povjerene im službene prostorije od strane Opštine i ukazao na neophodnost da Udruženje proširi broj korisnika istih.

Podsjetio je da je cilj Opštine Budva da realizacijom ovog projekta ponudi benefite što je moguće većem broju penzionera iz Budve.

Naglasio je da je dvosmjerna, neposredna, jaka i transparentna veza između ovog Udruženja, koje predstavlja do 15% stanovništva u Budvi, i Opštine je neophodnost i dio strategije Opštine u ovom segmentu djelovanja.

Kada je u pitanju saradnja u smislu davanja prioriteta Udruženju u procijeni opravdanosti zahtijeva za prijem kod Predsjednika Opštine i rješavanje po zahtijevima od strane članova ovog Udruženja, Predsjednik je rekao da će Kabinet uspostaviti saradnju sa Udruženjem i uvažiti njihovo mišljenje u svakom slučaju gdje se isto procijeni adekvatnim. Kontakt osobe ispred Kabineta Predsjednika u ovom smislu su Ivan Liješević i Ivana Lazović.

Predsjednik Rađenović je predstavnike Udruženja upoznao sa finansijskim prilikama i planovima Opštine i kazao da Opština ima finansijska sredstva kojima će podržati napore Udruženja da pruži pomoć svojim članovima.

U vezi rješavanja stambenih pitanja penzionera upoznao ih je sa idejama sa kojima Opština računa u narednom periodu i naglasio da će saradnju po ovom pitanju Udruženje i Opština razvijati u budućnosti.

Predsjednik Opštine Rađenović je zaključio sastanka izrazivši spremnost Opštine da učestvuje u planiranoj Skupštini Udruženja i najavio periodično održavanje sastanaka ove vrste sa predstavnicima Udruženja u cilju rješavanja gore navedenih problema i inicijativa i realizacije konkretnih projekata koji će ponuditi benefite ovoj populaciji u opštini Budva.

Obradio:
Sekretarijat za lokalnu samoupravu

